

## Kwestyoner sa Katagbawan sa Pagtambal sa Diabetes (kausaban): DTSQc

Sa miaging pipila ka mga semana/bulan miapil ka sa pagtu-on sa pagtambal sa diabetes. Sa sinugdanan sa pagtu-on basin adunay kausaban ang pagtambal kanimo. Karon, gusto namong mahibaw-an ang imong nasinating kausaban sa imong pagtambal karon (apil niini ang medisina ug diyeta) gikan sa imong nasinati sa pagtambal sa wala pa nagsugod ang pagtu-on. Palihug tubaga ang matag-usa ka pangutana pinaagi sa paglingin og numero sa kada pangutana nga nagpaila kung unsa kadako ang imong nasinati nga mga kausaban. Kung nakasinati ka og walay kausaban palihug lingini ang "0".

1. Unsa ka katagbaw sa imong pagtambal karon?

mas dako ang katagbawan karon	3	2	1	0	-1	-2	-3	mas gamay ang katagbawan karon
----------------------------------	---	---	---	---	----	----	----	-----------------------------------

2. Sa makapila ka nakabati nga ang imong blood sugar nitaas kaayo kaysa normal karong bag-o lang?

mas labihan karong panahona	3	2	1	0	-1	-2	-3	mas minus karong panahona
--------------------------------	---	---	---	---	----	----	----	------------------------------

For information only

**This copy is for information only - for use, please contact Professor Bradley**